

ZAHTJEV ZA DODJELU DONACIJA FIZIČKIM LICIMA

[illegible]

Ukupan iznos potrebnih sredstava		
Specifikacija troškova potrebnih za rješavanje stanja socijalne potrebe, bolesti ili realizaciju aktivnosti	<u>Naziv troška</u>	<u>Iznos sredstava koji će se utrošiti</u>
Prilozi: Potrebno je navesti sve dokumente s brojevima i datumima kojima se dokazuje ispunjenost kriterija definisanih odlukom.		

Niže navedena saglasnost odnosi se na fizička lica koja su radi dokazivanja propisanih kriterija dostavili fotokopiju lične karte.

*Saglasan sam da fotokopija lične karte koju sam dostavio ostane uz ovaj zahtjev u Skupštini Brčko distrikta BiH i da se podaci navedeni u ličnoj karti mogu obrađivati i koristiti u cilju dokazivanja ispunjenosti propisanih kriterija i u mjeri i obimu koji su neophodni da bi se izvršila isplata sredstava.

Datum: _____

Potpis podnosioca zahtjeva

ZAHTEJEV ZA DODJELU DONACIJE UDRUŽENJIMA

Kome se podnosi zahtjev	Predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH
Naziv udruženja	
Podnosilac zahtjeva /Ovlašteno lice	
Adresa sjedišta udruženja	
Kontakt telefon/E-mail	
Godina osnivanja	
Datum i godina upisa u registar	
Registarski broj	
Broj žiroračuna i naziv banke	
Jedinstveni identifikacioni broj	
Ciljevi osnivanja u skladu sa statutom	
Djelatnost u skladu sa statutom	
Ukupan broj članova udruženja	
Opis aktivnosti za koju se traži finansiranje:	
Ukupna sredstva potrebna za realizaciju planirane aktivnosti	

Specifikacija troškova Potrebno je navesti specifikaciju troškova koji će nastati prilikom realizacije aktivnosti	<u>Naziv troška</u>	<u>Iznos sredstava koji će se utrošiti</u>
Spisak priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost kriterija definisanih odlukom		

Datum: _____

Potpis ovlaštenog lica

M.P.

IZJAVA

o ispunjavanju obaveza i pravdanju utroška sredstava dodijeljenih za realizaciju programa, projekata ili aktivnosti od bilo kog budžetskog korisnika u prethodnoj godini

Ja, nižepotpisani _____ (*Ime i prezime*), s ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika udruženja _____ (*Navedi položaj, naziv udruženja*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao podnosilac zahtjeva za dodjelu donacije koju dodjeljuje predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH u postupku raspodjele sredstava predviđenih za donacije u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu:

IZJAVLJUJEM

Udruženje _____, koje predstavljam je ispunilo obaveze i opravdalo utrošak sredstava koja su mu dodijeljena od budžetskih korisnika iz budžeta Brčko distrikta BiH prethodne godine za realizaciju programa, projekata i aktivnosti.

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje nepostojanje prepreka za dodjelu donacija Skupštine Brčko distrikta BiH predviđenih članom 5 stavom 1 tačkom b) Odluke o kriterijima raspodjele sredstava donacija Skupštine Brčko distrikta BiH podliježe krivičnoj odgovornosti.

Također, izjavljujem da sam svjestan da Skupština Brčko distrikta BiH u postupku ocjene opravdanosti zahtjeva za dodjelu donacije u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih institucija.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

IZJAVA

da planirana aktivnost nije finansirana ili sufinansirana od bilo kog budžetskog korisnika u Brčko distriktu BiH tokom 2021. godine.

Ja, nižepotpisani _____ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika udruženja _____ (*Navesti položaj, naziv udruženja*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao podnosilac zahtjeva za dodjelu donacije koju dodjeljuje predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH u postupku raspodjele sredstava predviđenih za donacije u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu:

IZJAVLJUJEM

Udruženje _____, koje predstavljam za aktivnosti za koju je podnijelo zahtjev za dodjelu donacije od predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH nije i neće biti finansirana ili sufinansirana od bilo kog budžetskog korisnika u Brčko distriktu BiH tokom 2021. godine.

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje nepostojanje prepreka za dodjelu donacija Skupštine Brčko distrikta BiH predviđenih članom 5 stavom 1 tačkom d) Odluke o kriterijima raspodjele sredstava donacija Skupštine Brčko distrikta BiH podliježe krivičnoj odgovornosti.

Također, izjavljujem da sam svjestan da Skupština Brčko distrikta BiH u postupku ocjene opravdanosti zahtjeva za dodjelu donacije u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih institucija.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

**IZVJEŠTAJ
O UTROŠKU SREDSTAVA DONACIJA**

Kome se podnosi izvještaj	Predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH
Naziv udruženja	
Podnosilac izvještaja/Ovlašteno lice	
Adresa	
Kontakt telefon/E-mail	
Broj i datum odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava	
Opis realizovane aktivnosti Opisni izvještaj koji obuhvata sve informacije o toku i realizaciji projekta ili aktivnosti :	
Ukupna vrijednost realizovane aktivnosti	

Specifikacija troškova	<u>Naziv troška</u>	<u>Iznos utrošenih sredstava</u>
Spisak priložene dokumentacije u vezi s realizovanom aktivnošću Kao prilog ovom Izvještaju potrebno je dostaviti kopije računa, ugovora, odluka i druge dokumentacije na osnovu koje su vršena plaćanja, kao i kopije izvoda iz banke, virmana ili blagajničkih isplata kao dokaza da je plaćanje izvršeno		

Datum: _____

Potpis ovlaštenog lica

M.P.

IZJAVA o materijalnom statusu podnosioca zahtjeva

Ja, niže potpisani _____ (*Ime i prezime*), s ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, kao podnosilac zahtjeva za dodjelu donacije koju dodjeljuje predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH u postupku raspodjele sredstava predviđenih za donacije u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu:

IZJAVLJUJEM

1. Da nisam zaposlen i da ne ostvarujem lični dohodak.
2. Da članovi moje porodice nisu zaposleni i ne ostvaruju lični dohodak.
3. Da sam evidentiran kao nezaposleno lice kod Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
4. Da su _____ (navesti broj) člana/ova moje porodice evidentirana/i kod Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
5. Da sam korisnik socijalne pomoći koja iznosi _____ KM.
6. Da su _____ (navesti broj) člana/ova moje porodice korisnici socijalne pomoći koja iznosi _____ KM.
7. Da sam zaposlen i ostvarujem primanja u mjesečnom neto iznosu _____ KM.
8. Da su _____ (navesti broj) člana/ova moje porodice zaposlena i ostvaruju primanja u ukupnom mjesečnom iznosu _____ KM.
9. Da sam penzioner i da ostvarujem pravo na penziju u mjesečnom iznosu _____ KM.
10. Da su _____ (navesti broj) člana/ovi moje porodice penzioneri i da ostvaruju pravo na penziju u ukupnom mjesečnom iznosu _____ KM.
11. Da izdržavam maloljetnu djecu ili druge članove porodice _____ (navesti broj).
12. Ukupan broj članova moje porodice _____ (navesti broj).
13. Da članovi moje porodice i ja ostvarujemo primanja po osnovama koje nisu prethodno navedene u ukupnom mjesečnom neto iznosu _____ KM.

*Popuniti i zaokružiti podatke samo pod rednim brojevima koji se odnose na podnosioca

zahtjeva.

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje nepostojanje prepreka za dodjelu donacija Skupštine Brčko distrikta BiH predviđenih članom 4 stavom 2 tačkom a) Odluke o kriterijima raspodjele sredstava donacija Skupštine Brčko distrikta BiH podliježe krivičnoj odgovornosti.

Također, izjavljujem da sam svjestan da Skupština Brčko distrikta BiH u postupku ocjene opravdanosti zahtjeva za dodjelu donacije u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih institucija.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.